

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za period 01.01.2024. - 30.06.2024. godine

Izvještaj o dobitku ili gubitku

	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
	000 BAM	000 BAM
Prihodi od kamata izračunati metodom efektivne kamatne stope	29.187	26.365
Rashodi od kamata	(2.742)	(3.122)
Neto prihodi od kamata	26.445	23.242
Prihodi od naknada i provizija	11.602	10.415
Rashodi od naknada i provizija	(2.523)	(2.284)
Neto prihodi od naknada i provizija	9.078	8.131
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	4	4
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	1.295	1.204
Neto prihod od trgovanja	1.299	1.208
Ukupni operativni prihodi	36.823	32.581
Troškovi zaposlenih	(10.156)	(9.070)
Troškovi amortizacije materijalne imovine	(930)	(1.064)
Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	(1.499)	(1.577)
Ostali administrativni troškovi	(7.163)	(7.176)
Ukupni operativni troškovi	(19.748)	(18.886)
Operativni rezultat prije umanjenja i rezervisanja	17.075	13.695
Neto gubici / povrati od umanjenja vrijednosti finansijskih instrumenata	(77)	(3.730)
<i>Finansijska imovina po amortizovanom trošku</i>	(109)	(3.719)
<i>Finansijska imovina po FV kroz ostali ukupni rezultat</i>	32	(11)
Rezervisanja za rizike i troškove	-	288
Ostali operativni prihodi	1.061	1.814
Ostali operativni rashodi	(154)	(198)
Rezultat prije poreza	17.905	11.869
Porez na dobit	(1.688)	(1.062)
Rezultat nakon poreza	16.218	10.807

Izvještaj o ostalom ukupnom rezultatu

	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
	000 BAM	000 BAM
Rezultat nakon poreza	16.218	10.807
Ostala sveobuhvatna dobit	2.458	2.723
Stavke koje se neće reklasifikovati u dobitak ili gubitak:		
Efekti revalorizacije materijalnih sredstava	226	106
Neto dobitak perioda priznatu direktno u kapitalu	41	120
Stavke koje se mogu reklasifikovati u dobitak ili gubitak:		
Neto promjena umanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	(32)	11
Neto promjena fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	2.223	2.486
Ukupni rezultat za period - dobit	18.675	13.530
Osnovna/razrijeđena zarada po akciji u KM	116,97	77,94

Izvještaj o finansijskom položaju

	30.06.2024.	31.12.2023.
	000 BAM	000 BAM
Imovina	140.699	153.044
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	54.964	82.973
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1.092.988	997.548
<i>Obavezna rezerva kod Centralne banke</i>	104.723	97.303
<i>Kredit i potraživanja od banaka</i>	286.517	222.999
<i>Kredit i potraživanja od komitenata</i>	701.749	677.246
Materijalna imovina	21.412	21.987
Nematerijalna imovina	8.295	9.413
Tekuće poresko sredstvo	-	216
Odložena poreska sredstva	730	1.115
Ostala aktiva	5.427	9.619
Ukupna imovina	1.324.516	1.275.916

	30.06.2024.	31.12.2023.
	000 BAM	000 BAM
Obaveze		
Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1.049.672	996.338
<i>Depoziti i krediti od banaka</i>	10.249	14.263
<i>Depoziti i krediti od komitenata</i>	1.037.834	980.309
<i>Obaveze po osnovu zakupa</i>	1.589	1.766
Finansijske obaveze koje se drže radi trgovanja	-	-
Poreske obaveze	1.302	777
<i>Tekuće poreske obaveze</i>	500	-
<i>Odložene poreske obaveze</i>	802	777
Ostale obaveze	24.235	24.523
Rezervisanja za kreditne rizike i garancije	5.407	5.209
Rezervisanja za rizike i troškove	736	1.805
Ukupno obaveze	1.081.352	1.028.652
Kapital i rezerve		
Akcijski kapital	97.055	97.055
Emisiona premija	373	373
Zakonske rezerve	9.706	9.706
Rezerve kapitala	43.555	43.294
Regulatorne rezerve za kreditne gubitke	-	-
Rezerve vrednovanja	(256)	(2.673)
Zadržana zarada	76.514	76.735
Neto dobit za tekuću godinu	16.218	22.775
Ukupno kapital i rezerve	243.164	247.264
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1.324.516	1.275.916
Vanbilans		
Neopozive obaveze za kredite	80.617	76.090
Izdane garancije	117.287	103.346
Akreditivi	381	267
Ukupno vanbilans	198.284	179.703

Izvještaj o tokovima gotovine

	01.01.2024.- 30.06.2024.	01.01.2023.- 30.06.2023.
	000 BAM	000 BAM
Tok gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prihodi od kamata i slični prihodi	29.148	26.302
Rashodi od kamata i slični rashodi	(2.742)	(2.840)
Prihodi od naknada i provizija	11.491	10.400
Rashodi od naknada i provizija	(2.523)	(2.305)
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	4	4
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	1.295	1.204
Administrativni troškovi poslovanja	(17.319)	(16.246)
Ostali prilivi / odlivi	908	1.616
a) Neto gotovina iz poslovnih aktivnosti prije promjena u finansijskoj imovini i obavezama po amortizovanom trošku	20.262	18.136
Promjene u finansijskoj imovini po amortizovanom trošku		
Obavezna rezerva kod Centralne banke	(7.420)	10.655
Kredit i potraživanja od banaka	(63.518)	(53.571)
Kredit i potraživanja od komitenata	(25.865)	115.549
Ostala aktiva	4.170	435
b) Neto promjene u finansijskoj imovini po amortizovanom trošku	(92.633)	73.068
Promjene u finansijskim obavezama po amortizovanom trošku		
Depoziti i krediti od banaka	(4.014)	(38.867)
Depoziti i krediti od komitenata	57.525	(100.895)
Obaveze po osnovu zakupa	(177)	(486)
Ostale obaveze	525	6.525
c) Neto promjene u finansijskim obavezama po amortizovanom trošku	53.859	(133.723)
Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti prije poreza (a+b+c)	(18.512)	(42.519)
Porez na dobit	(839)	(1.625)
1. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	(19.351)	(44.143)
Tokovi gotovine iz ulagačkih aktivnosti		
Ulaganja u materijalnu imovinu	(384)	(524)
Prodaja materijalne imovine	-	195
Ulaganja u nematerijalnu imovinu	(330)	(538)
Ulaganja u finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	30.479	2.659
2. Neto tok gotovine iz ulagačkih aktivnosti	29.765	1.792
Tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti		
Isplata dividende	(22.759)	-
3. Neto tok gotovine iz finansijskih aktivnosti	(22.759)	-
4. Neto povećanje / (smanjenje) gotovine (1+2+3)	(12.345)	(42.352)
5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	153.044	267.869
6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (4+5)	140.699	225.517

Izvještaj o promjenama na kapitalu

	Akcijski kapital	Emisiona premija	Zakonske rezerve	Rezerve kapitala	Regulator. rezerve za kreditne gubitke	Rezerve vrednovanja	Zadržana zarada	Neto dobit za godinu	Ukupno
	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM
Stanje na dan 01. januar 2023.	97.055	373	9.706	43.222	-	(1.909)	109.976	23.379	281.802
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	-	-	23.379	(23.379)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	-	-	(56.810)	-	(56.810)
Prenos u rezerve	-	-	-	72	-	-	(72)	-	-
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-	-	22.775	22.775
Ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto (gubitak) / dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(865)	-	-	(865)
Neto (gubitak) / dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(18)	-	-	(18)
Neto (gubitak) / dobitak perioda priznati direktno u kapitalu	-	-	-	-	-	-	261	-	261
Efekti revalorizacije materijalne imovine	-	-	-	-	-	119	-	-	119
Ukupan ostali rezultat	-	-	-	-	-	(764)	261	-	(503)
Stanje na dan 31. decembar 2023./01.01.2024.	97.055	373	9.706	43.294	-	(2.673)	76.735	22.775	247.264
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Isplata dividende	-	-	-	-	-	-	-	(22.775)	(22.775)
Prenos u rezerve	-	-	-	261	-	-	(261)	-	0
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-	-	16.218	16.218
Ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neto (gubitak) / dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	2.223	-	-	2.223
Neto (gubitak) / dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	-	-	-	-	-	(32)	-	-	(32)
Neto (gubitak) / dobitak perioda priznati direktno u kapitalu	-	-	-	-	-	-	41	-	41
Efekti revalorizacije materijalne imovine	-	-	-	-	-	226	-	-	226
Ukupan ostali rezultat	-	-	-	-	-	2.417	41	-	2.458
Stanje na dan 30. juni 2024.	97.055	373	9.706	43.555	-	(256)	76.514	16.218	243.164

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCİ - 30. jun 2024.

Naziv:	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	NADZORNI ODBOR:			UPRAVA BANKE:	
Adresa:	Marije Bursać br. 7, 78 000 Banja Luka	Pasquale Giamboi	Predsjednik	UniCredit S.p.A.	Spas Blažovestov Vidarkinsky	Predsjednik Uprave Banke
Telefon:	+ 387 51 243 200	Daniel Svoboda	zamjenik Predsjednika	UniCredit S.p.A.	Jasminka Bajić	Član Uprave Banke zadužen za Finansije
Telefaks:	+ 387 51 212 092	Margherita Giulia Cerqui	član	UniCredit S.p.A.	Miloš Belić	Član Uprave Banke zadužen za Upravljanje rizicima
E-mail:	info-bl@unicreditgroup.ba	Vedran Stanetić	član	Nezavisni član	Željko Kišić	Član Uprave Banke zadužen za Maloprodaju i Korporativno bankarstvo
S.W.I.F.T.	BLBABA22	Zoran Vasiljević	član	Nezavisni član	Diana Bevanda	Član Uprave Banke zadužen za Ljudske potencijale i korporativnu kulturu

ODBOR ZA REVIZIJU			Interni revizor:	Ivana Kalaba
Jelena Poljašević	predsjednik	Nezavisni član	Broj filijala:	30
Ante Križan	član	Zagrebačka banka d.d.	Broj zaposlenih:	390
Graziana Mazzone	član	UniCredit S.p.A.	Akcionari, koji imaju 5% ili više akcija sa glasačkim pravima:	UniCredit S.p.A. Italija

Napomena:

Nerevidirani polugodišnji izvještaj za period 01.01.2024. - 30.06.2024. godine u skraćenom obliku je objavljen na internet stranici Banke: www.unicreditbank-bl.ba i na internet stranici Banjalučke berze a.d. Banja Luka: www.blberza.com.